

Sesotho

Mohato

2c

Bolo e nyametse



Ruth Legae



Medumo

nn

Poeletso

mm, ll

Bolo e nyametse

Sesotho

Mohato: 2C

ISBN: 978-1-77981-580-4

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Ruth Legae

Mofetoledi: Gabogaisane Sikhipa

Motshwantshisi: Manushri Naidoo

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

Bolo e nyametse



Ruth Legae

Pula e emisitse ho fafatsa. Nnapo le nnakae Raisibe ba thabile. Ba ilo bapala bolo lebaleng. Ntjanyana ya bona Ratauo o rata ho raha bolo le bona. Ba qala ho batla bolo.





Bolo e nyametse. Nnapo le nnakae Raisibe,
ba maketse.

Ratau o ba shebile. Ha ba tsebe hore ba qale
kae. “Re ilo e batla kae?” ho botsa Raisibe.

Ba e sheba ka tlasa moqomo wa matlakala.
Ratauo o ba setse morao. O ba thusa ho batla
bolo. Bolo ha e fumanehe!





Ratau o leka ho batlana le bolo. Ratau o leka ho tlola lebotana. Nnapo le nna kae Raisibe, ba a mo hoeletsa, “Kgutla, Ratau!”

Ratau o kgutlela morao. Raisibe a fumana leano. “Ke tla e sheba ka tlasa koloi.”






Raisibe a kgasetsa ka tlasa koloi ho batla bolo.

Nnapo le Ratau ba ne ba sa mmone. O kgutla feela. Diaparo di tletse seretse. Ha a thaba. Bolo ha e fumaneha!

Ratau o leka ho tlola lebotana hape. Raisibe le Nnapo ba mo hoeletsa hape. “kgutla Ratau, o tla lemala. Ratau a kgutla. O kgathetse haholo. Bolo ha e fumanehe!





Nnapo le Raisibe le bona ba kgathetse. Ba dula fatshe lebaleng. Nnapo o bitsa Ntatae. Ntate! Ntate! Bolo e nyametse!”

Ntata bona o sheba ka moqomong wa matlakala. Ratauo o mo setse morao. O hemela hodimo.





Nnete ke hore, bolo e nyametse. Ratau a ba le leano. Ratau a tlola lebotana. A tlolela ka ha moahisane. Raisibe le Nnapo ba sa mmone.

Ntate o ne a mmona. Nnapo o a botsa,
“Ratau o kae?”

“O tlotse lebotana.” Ho araba ntate. “E tlo re
mo latele,” ho bua Raisibe.





Nnapo le Raisibe ba mathela ha modhisane.
Ba latela Ratau. Ba bona Ratau a eme pela
bolo. O a e bohola. “Hau! Hau!” Ratau o
bohola bolo.

Ahaa, bolo ke ena! Ratau o fumane bolo.
Ratau o fupere bolo ka molomo. Ba kgutlela
hae ba thabile. Raisibe o phaphatha Ratau
hloho. A mo thoholetsa.





Ka mora sebakanyana, Nnapo a bitsa Ntatae. “Ntate, Ratau o fumane bolo.”

“O e fumane kae?” Ho botsa ntate. “O e fumane ka jareteng ya moahisane,” Ho araba Nnapo.

Ntate a thaba le bona. Raisibe, Nnapo le Ratau ba qala ho bapala bolo ka thabo. Ba bapala bolo ba ba ba kgathala.





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaitshai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusa
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyga
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a papala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo bottle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofole

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofole.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

